



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele E Reng Ka Molemo Le Bosula? — Boikanyego Le Thapelo · Ditemana Tsa KJV Tse Di Nang Le Dinomoro Tsa ga Strong

A DEVOTIONAL LE THAPELO · MMOTLE MOSO, MOTSHEGARE, LE BOSIGO

Molemo le Bosula — Thuto ya Motheo ya Baebele

MATSENO

Molemo le bosula bo tlhagelela fa pele ga gago letsatsi lengwe le lengwe, e seng gape mo tshimong e le nngwe bogologolo. Morena o batla gore maitemogelo a gago a rutwe go a farologanya, jaaka matlho a ipaakanya go farologanya mebala mo lesedi la letsatsi. Puisano e e balwang e tsamaya mo letsatsi le le feletseng — mo mosong, mo motshegare, le mo bosigo — e botsa nako nngwe le nngwe: ke tlhopha eng gone jaanong? Tsamaya le mafoko a a se kae ao, o a letele o a kopane le wena mo tebelong nngwe le nngwe ya letsatsi.

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“**molemo**” — **H2896 towb** — Molemo, monate, sentle
batlang molemo, mme lo se batle bosula, gore lo tshele (Amosa 5:14)

“**bosula**” — **H7451 ra** — bosula, bosentle jo bo sa siamang, matshwenyego
bosula go bo tlogela mo boemong jwa bo molemo, mme e seng bo molemo mo boemong jwa bosula (Amose 5:14)

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“**molemo**” — **G18 agathos** — molemo mo tlhologong ya one le mo tirong ya one
fenya bosula ka molemo (Baroma 12:21)

“**bosula**” — **G2556 kakos** — bosula, bobele, go utlwiswa botlhoko
o se fenywe ke bosula (Baroma 12:21)

“**Fenya**” — **G3528 nikao** — go fenya, go gapa phenyo
khutlo e nngwe e kopanya letsatsi lotlhe lo felela (Baroma 12:21)

MOSO — MPATLE E SALE MO MOSONG

Psalm 5:3 ↗ *read this in your Bible*

O TLA UTLWA LENTSWE LA ME MOSO → MOSO KE TLA BAAKANYA THAPELO YA ME, KA LEBa GO WENA.

Psalm 143:8 ↗ *read this in your Bible*

DIRA GORE KE UTLWE BOPELONOMI JWA GAGO MOSONG → DIRA GORE KE ITSE TSELA E KE TSHWANETSENG GO TSAMAYA MO GO YONE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mo mosong ono, pele ditlhopho tsa letsatsi di tla, kopa selo se le sengwe se Dafide a neng a se kopa: e seng fela boitshwarelo jwa phoso ya maabane, mme le kitso ya tsela e o tshwanetseng go tsamaya mo go yone kajeno. Bobedi bo bosula le bo bomolemo bo tla nna bo neelwa pele ga sebaka sa motshegare. Kopa e le nako e telele pele o tlhopha gore o tsee efe.)

BOSIGO — MME KA MOSO KE TLA RAPELA

Psalm 55:17 ↗ *read this in your Bible*

MANTSIBOA, LE MOSO, LE MOTSHEGARE, KE TLA RAPELA → O TLA UTLWA LENTSWE LA ME.

Ditiro 10:9 Erile letsatsi le le latelang, fa ba atamela motse, Petere a tthatlogela kwa godimo ga ntlo ya gagwe go rapela. Go ne go le motshegare ebile o ne a tshwerwe ke tlala, mme erile dijo tsa motshegare di sa ntse di baakanngwa a bona ponatshegelo.

GO NE GO LE MOTSHEGARE EBILE O NE A TSHWERWE KE TLALA, MME ERILE DIJO TSA MOTSHEGARE DI SA NTSE DI BAAKANNGWA A BONA PONATSHGELO.

Amos 5:14 ↗ *read this in your Bible*

BATLA MOLEMO, MME O SEKE WA BATLA BOSULA → GORE LO TSHELE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — motshegare, tiro e le gare, mme thato e ka lapa. Petere o ne a rapela mo borukhu jo bo tlwaelegileng ka nako e e tlwaelegileng fa legodimo le mmulela. Ema fa o leng teng, gakologelwa temana ya mo mosong ono, mme o botsolole gape: a ke batla se se molemo gompieno, kgotsa letsatsi le ntse le nkhutlisetsa ka setlhare kwa go se se motlhofo?)

BOSIGO — TLHATLHANYA BOSIGO LE MOSO

Psalm 63:6 ↗ *read this in your Bible*

KGA KE GOPOLA WENA MO BOLAONG JWA ME → KE BUA KA WENA MO DIOKESING TSA BOSIGO.

Baefesia 4:26 Fa o kgopisegile, se dire sebe ka go boloka kutlo botlhoko ya gago mo pelong. Se letle gore letsatsi le phirime o santse o kgopisegile gore o lebale ka bonako;

FA O KGOPISEGILE, SE DIRE SEBE KA GO BOLOKA KUTLO BOTLHOKO YA GAGO MO PELONG → SE LETLE GORE LETSATSI LE PHIRIME O SANTSE O KGOPISEGILE GORE O LEBALE KA BONAKO.

Psalm 4:8 ↗ *read this in your Bible*

KE TLA ROBALA GA GABEDI KA KAGISO, KE TLA LALA → GONNE WENA, MORENA, O NNA WA NNKAGISA KE NNA KA POLOKESEGO.

(Megopolo ya me — bosigo jono, sekaseka letsatsi le le fetileng malebana le ditemana tse o simolotseng ka tsone. Fa bosula bo ne bwa arabiwa ka bosula, se se tseye go ya nao mo borokong — a letsatsi le phirime bosa go bogale jwa gago bo santse bo sa rarabolola. Fa molemo o ne wa dirwa, leboga, gonne e ne e le mpho ya gagwe pele e nna tiro ya gago. Go tswa foo o robale ka kagiso, gonne ke Morena a le esi yo o go dirang gore o age o babalesegile.)

LEFOKO LE LE TSHOLEDIWANG MO PELONG

Baroma 12:21 Se dumeleng go fenngwa ke bosula mme fenyang bosula ka go dira tshiamo.

[G18 agathos ■] [G3528 nikao ■] [G2556 kakos ■] [G3528 nikao ■]

O SEKE WA FENYWA KE BOSULA → FENYA BOSULA KA MOLEMO.

MAKGETHO A BOKHUTLO

Letsatsi lotlhe le tsamao e le nngwe, ga se tsamao tse tharo tse di farologanyeng. Mo mosong re kopa Modimo go re bontsha tsela. Motshegare re botsa gore a tsela eo e sa ntse e tshegediwa. Bosigo re

botsa gore go dirafadiwe eng ka yone, mme re gogela morago se se tshwanetseng go gogelwa morago pele ga boroko.

Deuteronomy 6:7 ↗ *read this in your Bible*

O DI BUE FA O NTSE MO NTLONG YA GAGO + FA O TSAMAYA MO TSELENG → FA O ROBALA, LE FA O TSOGA.

Dira se fa o tsoga, le fa o robala, le mo tsatsing lotlhe magareng ga tsone.

DIRISA GOMPIENO

1. Mo mosong ono, pele o ja, bala Pesalema 143:8 kwa godimo gangwe mme o kope Modimo gore a go supegetse tsela e o tshwanetseng go tsamaya mo go yone gompieno. (Mosong)
2. Fa go le motshegare, ema o khutlise se o se dirang metsotso e le mongwe, o gakologelwe temana ya mo mosong, mme o ipotse gore a letsatsi le go retolotse go ya go se se bonolo go na le go se se molemo. (Motshegare)
3. Pele ga o robala bosigo jono, umaka lefelo le lengwe la gompieno kwa o neng wa araba bosula ka bosula, mme o lo tlise mo Modimong pele letsatsi le phirima mo go lone. (Bosigo)
4. Bua Baroma 12:21 kwa ntle gangwe pele ga o tswala matlho a gago mo bosigong jono, gore e nne selo sa bofelo mo mogopolong wa gago fa o robala. (Bosigo)

THOKO

Morena, mo mosong ke tsholeletsa lentswe la me go wena, mme ke lelala kwa godimo. Nkitse tsela e ke tshwanetseng go tsamaya mo go yone gompieno, gone ke tsholeletsa moya wa me go wena. Nnaya pelo e e tshwanang le ya ga Solomone, go itse molemo go tswa mo bosuleng mo ditshwetsong tse di fa pele ga me. Mo tshakeng ya letsatsi, fa nonofo ya me e le gare e felela le tiro e ise e fedisiwe, biletsa pelo ya me kwa go wena jaaka ya ga Petere e ne ya bidiwa mo godimo ga ntlo; ntshegetsa ke batla molemo, mme ke se ka ka sikama go ya kwa go se se motlhofo fela. Maitseboa, a ke lebe kwa morago ka boammaaruri. Fa ke ne ka arabela bosula ka bosula, nnaya boitshwarelo, mme o se ka wa tlogela letsatsi le phirima ke sa ntse ke galefetse. Fa ke ne ka dira molemo, ke a leboga, gone e ne e le mpho ya gago pele e le tiro ya me. Nkgamele go se lape go dira molemo, mme o nkgamele go se fokole pelo pele lobelo lo fela; a ke itshoke go fitlha kwa bofelong, mme ke se ka ka wa. Se ka wa letla bosula go mpaakanya, mme o ntetle ke fenyane bosula ka molemo, malatsi otlhe a botshelo jwa me. Mme fa letsatsi le fedile, a ke rapame ka kagiso, gone ke wena fela o o ntirang ke nna mo polokesegong. Amen.

O TSHWANETSE GO DIRA ENG GO PHOLOSIWA?

Sheba thuto ya rona ya Baebele — "Ke Tshwanetse go Dira Eng go Bolokwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).